

II. OCCITÀNIA I
ELS PAÏSOS CATALANS

SEMELHANÇAS E DIFERÉNCIAS ENTRE LOS SISTEMAS VERBALS OCCITAN E CATALAN *

Es totjorn pro estimulaire per l'esperit de s'engatjar sus de camins perilhoses. Pels lingüistas romanistas, lo que mena a l'estudi de las relacions, estructuralas o genealogicas, entre lo catalan e l'occitan es d'aquelis. Per dire la vertat, se m'an balhat lo privilègi —qu'aviá pas brica demandat— d'obrir lo present collòqui amb un expausat d'aquesta mena, es subretot perque nos trobam reunits a Tolosa, dins aquela ciutat ont nasquèri e ont travalhi, ciutat situada al còr del païs occitan «central», tot escàs a qualqua lèga del lindal ont se junhon las aigas del Mediterranèu e las de l'Ocean; sens voler ofensar del tot nòstres amics de Marselha, lo grand pòrt internacional de la còsta provençala, ni los de Bordèu, l'autre pòrt tan prèp del buf atlantic, a pro pena occitan, segut coma es entre las pinèdas gasconas e los primièrs vilatges d'oïl, dirai que Tolosa fosquèt destinada per la geografia e l'istòria per ésser capitala occitana: la sola ciutat que li posca raubar aquel títol seriá... Barcelona, mas alavetz caldriá seguir sens trastear nòstre amic Pèire Bèc, et —dialectològ doncas defendeire apassionat de la diferéncias— ne soi pas encara arribat aquí. L'autra razon que me tròbi per obrir aqueste collòqui, es que mon tema de parladissa consistís a comparar lo verb catalan e lo verb occitan: se lo Vèrb es l'eséncia meteissa, dempuèi l'Evangèli, de la paraula e del pensament, sabi pas de quun biais poiriá engatjar melhor nòstres travalhs.

* * *

Per fondamentar lor recèrca, causisson pas sovent los comparatistas la morfologia, verbala ja qu'es gaireben tot çò que nos demòra de las flexions latinas. Las gents son mai acostumats a tractar d'un costat amb fonetica e fonologia, de l'autre amb lexic. E caquelà trobam entre los dos sistèmas qu'anam confrontar tantis punts comuns, mas tanben tantas vias divergentas, qu'aquel tema nos sembla fait esprès per la comparazon.

Lengas sòrs, tan prèpas que d'unis la sabon pas destriar, catalan e occitan seguèron tanben de vias culturalas e socio-políticas parallèlas: lor prestigi ancian foguèt parièr: los Occitans del temps dels Trobadors foguèron los grandi devanciers, los Catalans lor succediguèron amb un treslús inagotable; puèi arribèron l'ombrilha, e l'ombra, luènh dels foguièrs qu'èran Madrid e París; lèu las Renaissenças, al sègle passat, tornèron sagelar aquela frairia jos lo signe de «la Copa santa que nos vèn di Catalan» cantada per Mistral. Problematica e perspectivas èran las meteissas: far —o tornar far— d'unis idiòmas «d'estatut dialectal», mai que mai atroçats, doas lengas de cultura que subremonten aquel despartiment e puèscan a bèlas oras ocupar un pòst oficial e benlèu internacional. Coneissem los capdèls d'aquesti moviments unitaris: Pompeu Fabra pels uns, Antonin Perbòsc, Prospèr Estieu e Loïs Alibèrt pels autres. Lo catalan traspirenenc, al costat del «fait andorran» e après la resurgença republicana anequelida per la guèrra civila, recobrà tot escàs sa dignitat e son prestigi coma lenga d'una entitat política. L'occitan espera lo sieu jorn. Sabem pas s'es per arribar prodora!

Lo resultat de tots aqueli trebolèris, per nos-autres, es lo seguent: nos va caler emprendre una comparazon dobla, e fòrça instructiva: d'un costat, del biais que se comparan lo rus e lo polonés, caldrà recapta las diferéncias entre las doas nòrmas lingüísticas susditas, lo catalan jos sa forma sustot barcelonesa, causida per Fabra, e l'occitan central, varietat de lengadocian emplegada entre Tolosa e Carcassona, l'endreit que s'i conservèron milhor las formas ancianas, e que causiguèron per aquò Estieu, Perbòsc e Alibèrt; de l'autre costat, ja que vezinejan los dos dominis geografics, nos convindrà decidir se l'aparéncia de «continuum» dialectal que

junh Lauragués e Rosselhon al Pirinèu catalan amaga pas unas tren-caduras mai prigondas, de frontières mai mercadas per tal o tal re-canton del sistèma, que confirmarián alavetz l'idea d'una diferéncia fonza, essenciala, entre catalan e occitan.

* * *

Al nivèl de las «koinés» de referéncia, cal remembrar d'en pri-mièr los fonetismes màgers qu'an desseparat lo catalan de l'occitan, e que faguèron paréisser aqueste, globalament, coma mai servador, o arcaic, qu'aquel.

1º Demest çò de «suprasegmental», per començar, rapelarem que lo catalan, en despièt de la reducció per sincòpa de la màger part dels proparoxitons latins, a servat l'usança d'aquel tip accentual, que, mai especialament en morfologia verbala, li permitirà de crear e emplegar de formes de Subj. Pres. desconeguts en occitan. Lo modèl classic n'es *sàpigui*, occ. *sàpia* ['sapjo].

2º Pel vocalisme, notarem

a. la sèrva del timbre [u] per l'eiretièr de ū latin, passat a [y] dins Galo-Romania tota (a d'epòcas versemblablament divèrsas segon los terradors: sembla lo gascon que siá estat de los mai tar-dièrs): *mur* [mur] en fàcia de *mur* [myr].

b. lo tampatge de -A atòn final en [e], quand lo sièc una con-sonanta: servat pel catalan occidental e lo valencian (*filla* - *filles*), aquel estat de causas borrola mai o mens los quadres morfològics, fòrça temps abans que lo catalan oriental cesse d'opausar -a e -e en los fazent se confondre en [ə]. L'occitan estandard contunha de dire *filha* *filhas* opausats a *maire* *maires* per exemple. Innòva en revenge l'occitan amb

c. un fenomen que la grafia escond parcialament: es la pèrda de l'accent per [i] en iatùs, que ven picar la sillaba seguenta, abans o après, segon los cases, lo tampatge de [a] final atòn en [o]: mentre tot lo catalan ditz *bevíà* *beuríà* *bevièm* *beurièm*, l'occitan de referéncia dirà *beviá* *beuriá* e *beviam* *beuriam* o *beviám* *beu-riám*, segon las nòrmas d'Alibèrt.

3º Pel consonantisme, una sola caracteristica fondamentalala

ven opausar, dins lo quadre de la morfologia verbala, lo catalan e l'occitan: l'evolucion especifica de las «palatalas» e de -d- intervocalics o en finala romana: per -c^{e1}-, citem per exemple los cases de *VICÍNU > *veü/vezin*, PACE > *pau/patz*, per -tj- RATIÓNE > *raó/razon*, PALÀTIU > *palau/palatz*, per -D- SÙDARE > *suar/suzar*, PEDE > *peu/pè*; s'i ven apondre lo cas, en finala —solid!—, de la marca -TIS de las personas 5: *SAPÉTIS > *sabeu/sabètz*; aquelis fenomens estranhs, tan destriaires del catalan, senhalaràn durablament aitant fòrça radicals (*coure, plau* per *còire/còzer, platz/plai, creure, creu* per *creire/crézer, crei/cretz*, etc.), coma l'una de las marcas personalas mai repetidoiras dins l'usatge jornadièr.

An aquel bilanç fonetic de las marcas pròpias de la parladura catalana opausada a l'occitana, cal ajustar un biais pròpi a la sola fraccion orientala del domini, mas essencial ja que aquí s'establiguèt la nòrma. Remembrarem totara que, se la grafia, arcaïzanta e unitària, ne ten pas nat compte, lo catalan occidental laissa se confondre en [ə] las finalas atònas eiretadas de -A e -E latins (quand aqueste es conservat o restaurat). Ara, se dins l'airal pertocat lo catalan escampèt pertot un Subj. Pres. en -i- (esclusas las pers. 4 e 5, accentuadas sus la desinéncia), que s'anèt tanben estendre al Subj. Imperfeit (a cada persona), pòt pas èsser simpla escasença; de tot biais, e quin que se siá desenvolopat, es uèi lo sol mejan de destriar per las desinéncias un Subj. Pres. d'un Indic. Present! Mentre l'occitan pòt contunhar d'opausar los Subj. Pres. *cante -es -e -em -etz -en* e *bata -as -a -am -atz -an* als Indic. Pres. respectius *canti -as -a -am -atz -an* e *bati -tes -t -tem -tètz -ton*, lo catalan oficial a pas mai que *canti -is -i -em -eu -in* e *bati -is -i -em -eu -in* en fàcia de *canto -es -a -em -eu -en* e *bato -ts -t -tem -teu -ten*. Apondrai qu'aquela solucion del Subjonctiu «en -i-» foguèt adoptada tanben, mai sistematicament encara, per un vast airal occitanofòn, çò es assaber tota Gasconha orientala, ont se confondiguèron tanben en [ə] los timbres eiretats de -A e -E en finala atòna. Mas es pas d'occitan esstandard.

Aquò dit, lo melhor biais de prezar las diferéncias entre los dos sistemas verbals consistís encara a los comparar tèrme a tèrme, o al mens tirador per tirador —emplegam aqueste mot comòde per pausat per J. Damourette e E. Pichon (*Essai de grammaire de la langue française*) per aquestes faisses de sièis personas definidas per la meteissa combinazon tempori-modala.

Pels Indic. Pres. e Subj. Pres. dels tips mai simples, lo de la cl. I (*cantar*) e, a la cl. II, lo modèl que lo radical i demòra identic a toti los tiradors, venèm d'indicar las diferéncias; a la cl. II, son nombroses los vèrbs que lo Subj. Pres. i ofrís un radical especific en fàcia del de l'Indic. Pres.; mas aicí los dos idiòmas van de parrelh, levat que lo tip de radical al Subj. Pres. es pas totjorn lo mateis: aissí coma l'occitan opausarà un Subj. Pres. *tenga -as -a -am -atz -an* a un Indic. Pres. *teni -nes -n -nèm -nètz -non*, aissí tanben dirà lo catalan al Subj. Pres. *tingui -is -i -em -eu -in* contra *tinc tens té tenem -neu tenen* a l'Indic. Pres. Estanquem-nos una estona a las desinéncias de las pers. 4 e 5 a l'Indic. Pres. de la cl. II, que sonan curiosament amb lo meteis timbre: *batèm -ètz, batem -eu* ([ε]): aquò seriá per nos desassegurar quand nos remembram qu'en principi, se l'occitan demòra fizèl als timbres del latin vulgar, en revenja lo catalan oriental faguet entre las vocalas romanas [ε] e [e] un escambi que sas encausas e son desenvolopament an pas acabat de noirir la cronica lingüistica; mas l'occitan a de son costat substituit a las formas *-em -etz* previsibles, eiretadas siá de **-ĒMUS -ĒTIS** siá de **-IMUS -ITIS** vengudas paroxitònias, de tips *-èm -ètz* versemblablament motlats segon la forma *ètz* de **ESTIS**: es donc per còp d'astre se s'acòrdan aicí las doas lengas! —vertat es que las amistanças son pas sempre degudas al voler de cadun... Per tornar a nòstra comparazon, a la cl. III tanben es grand lo parallelisme: l'Indic. Pres. de *dormir* —classa IIIa— se conjuga en occitan coma lo de *batre*, se lo catalan emplega, de son costat, de pers. 4 e 5 en *-i, dormim dormiu*, mentre lo Subj. Pres., regular dins ambedoas lengas, integra sens nat empach aquellas desinéncias amb *-i* tonic dins sos paradigmas en *-i*; rèsta la classa IIIb «incoativa», que coeis una situacion mai complèxa: en primièr, es la varietat en **-Ē-**, coma en gascon e ibero-roman, a la quala lo catalan manlevèt son

sufix *-eix-* [ɛʃ], mentre l'occitan causiguèt la varietat en *-í-*, coma lo francés e l'italian —digam de seguida que lo gascon s'en despartís e sièc aicí resolgudament l'exemple catalan; puèi lo catalan exclau a l'Ind. Pres. las pers. 4 e 5 de la formacion suffixada, al contrari de l'occitan de referéncia— aicí tanben, lo gascon se rapròcha de Barcelona; al Subj. Pres. tanben, son pas solament los suffixes que diferisson pel vocalisme, mas lo catalan espandiguèt al demai lo consonantisme [ʃ] de l'Indic. Pres., se despartiguent de l'occitan que demòra fizèl a las formas ancianas e etimologicas. Aurem doncas los tips cat. *floreixo -es -Ø florim -iu floreixen*, occ. *florissi -isses -is -issèm -issètz -isson* per l'Indic. Pres., mas cat. *floreixi -is -i florim -iu floreixin*, contra occ. *florisca -as -a -am -atz -an* pel Subj. Pres. Los Indicatius Imperfèits son fòrça pròches: a la cl. I, del tip *cantava*, lo catalan unifiquèt l'accentuacion, al mòde ibero-roman, coma tanben l'occitan de referéncia, en despièit de qualqua licéncia permesa als mai orientals (*cantaviam*, *-iatz*); a las autres classas, vejèrem totara que lo catalan contunhava de seguir lo tip ancian —a part l'accentuacion—, mentre l'occitan central avia fait caplevar l'accent del *-í-* eiretat de *-È-* en iatus sus la sillaba seguenta: avèm aissí cat. *batia -ies -ia -iem -ieu -ien* en fàcia de l'occ. *batíá -iás -iá -iam / -iám -iatz / -iátz -ián*. Dels Preterits, que lor istòria seriá plan rica de viradas e reviradas, ne direm pas res ja que lo catalan l'a abandonat dins l'usatge jornalenc al profèit de la construcion Indic. Pres. de *anar* + Infinitiu, al contrari de l'occitan que sèrva viu son usatge. Mas lors radicals se retròban regularament al Subj. Imperfèit, e fòrça sovent al Subj. Pres., segon un procès plan aisit d'explicar; d'aquí, aquel radical «marcat» —dirián los estructuralistas— s'espandís a d'autres tiradors del sistema, començant pel Participi Passat..., mas podèm pas entrar aicí dins lo detalh. Rèstan lo Futur e lo Condicional, d'estructuras analògas dins las doas lengas: l'occ. *cantarai -às -à -em -etz -àn* se correspond punt per punt al catalan *cantaré -às -à -em -eu -an* (vejèrem totara coma lo timbre diferent de las desinéncias a las pers. 4 e 5 sièc una equivaléncia regulara entre occitan e catalan oriental); al Condicional, tornam trobar las relacions ja expausadas entre los Imperfèits de l'Indicatiu de la cl. II dins ambdoas lengas; l'occitan, mai avanciu,

opausa lo tip *cantariá -iás -iá -iam/-iám -iatz/-iátz -ián* al modèl conservaire —a part l'accent— del catalan: *cantaria -ies -ia -iem -ieu -ien*. Las formas nominalas se correspondon gaireben tèrme per tèrme: ne parlarem pas doncas aicí.

* * *

Aquel bilanç es, coma se posquèt constatar, plan positiu dins lo sens d'un acòrd prigond entre las doas lengas. Mas parlèrem pas sonque de las formas referencialas, oficialas, escritas, literàrias —coma voldretz; alavetz, i a çaqueŀà d'acrins e de fritas que las desseparan d'aquí entre aquí, e òm se pòt demandar a bon dreit anar se al nivèl de las parladuras popularas lo bauç es totjorn tan prigond entre los dominis. Aciu sol pòt respondre lo dialectològ, se possedís tota l'informacion deguda —e es justament astruc, benastruc: d'un costat, los atlàs miegjornals d'aprèp l'*Atlas Linguistique de la France*, en primièr los de Gasconha e dels dos Lengadòcs, occidental e oriental, an reculhit una documentacion exhaustiva sus la flexion verbala: aquesta iniciativa, que n'aguèrem personalament la primièra idea —siaguem pas falsament umil!—, foguèt adoptada de lanç e desenvolopada pel nòstre mestre Joan Séguy que l'ensagèt en Gasconha: atal pareguèt lo volum 5-au de l'*ALG*, de dos fascicles, que concebèrem, realizèrem e presentèrem coma tèsi d'Estat; la documentacion correspondenta del terraire lengadocian nos la comunicuèron sotz forma manuscrita los dos autors concernits, nòstres amics Xavièr Ravier e Jacme Boisgontier, ambedós estacats an aquesta universitat: de tot còr los granmercegi. Per la part catalana, ajèrem pas besonh de nos servir d'atlàs, que la conjugazon i es pas representada sonque escassa-penas, ja qu'aviám a nòstra disposicion una autra sorga magistrala, lo trabalh famós d'Antoni Alcover et Francesc de Borja Moll, *La flexió verbal en els dialectes catalans*, publicat de 1929 a 1933 —e malastrosament demorat sens acabar— per l'Oficina Romànica a Barcelona; mancan los paradigmas de sièis verbs, gaireben tot *tenir*, et tot de *pondre, romandre, venir, veure, viure e voler* —seriám plan uroses d'aver qualqua informacion tocant lo lòc ont posquèt demorar lo manus-

crit, que totas las enquèstas foguèron faitas entre 1906 e 1928. Gràcies an aquelas doas sorgas, posquèrem dessenhar una carta comuna dels punts d'enquèsta que nos servirà per aquel expausat, e qu'emplegarem mai tard per realizar un estudi d'ensemble sul verb catalan.

* * *

Anam doncas estudiar ara las transicions dialectals entre catalan e occitan.

En primièr, la fonetica: se unis faits occitans tòcan pas la morfologia verbala, coma la palatalisacion de L- en foissenc ([^lyno] per [^{lyno}], cat. [^lunə]), o l'existéncia en Capcir d'un fonema [ö] al lòc de l'^[y] occitan e de l'^[u] catalan eiretat de û latin (capc. [^lönə]), d'autres nos interessen, aissí:

1º Lo tampatge en [e] de -A latin atòn seguit de consonanta finala s'estend dels nauts Pirenèus al naut Comenge que fai amb lo Val d'Aran la transicion fins al païs catalan.

2º Se l'occitan de referéncia fai se caplevar l'accent de -ia-, vengut [ⁱo] —d'ont [^{jo}], lo naut Comenge oriental demòra fizèl el tanben al model latin, mentre unas localitats del Lengadòc pirenenc, al lòc de la frontièra catalana, balhan de paradigmas ont [i] tonic, sovent final sense vocal a la seguida, se combinan amb cèrts avatars de [jo]: la genèsi d'aquells sistèmas ibrids rèsta a determinar, mas de tot biais la transicion es assegurada.

3º L'especifitat catalana tocant l'evolucion de las palatalas rèsta sencera. Çaqueŀà —mas se pòt agir aici, versemblablament, d'extensions morfològicas a partir del catalan, car son pauqui los lexèmas qu'i participan, e res i correspond pas en posicion intervocalica—, òm tròba formas coma *creu* (Indic. Pres. 3, Imper. 2) per *crei*, *cretz* a Paziòls e Axat (sud d'Aude), e pel sol Imper. 2 a Caudiers de Fenolhedas (Pir. Or.), e *diu* (IP 3-IM 2) per *ditz* a Axat, Caudiers, Coizà (Aude) e Querigut (Arièja); l'existéncia de formas autoctònas coma *beu de beure* o *viu de viure* deguèt segurament facilitar tals manlèus.

Passem ara a la morfologia pròpiament dita, es a dire als feno-

mens que dependon pas mai d'un condicionament fonetic, mas resultan d'una causida entre unis possibles, o tanben de traits dialectals autres que los grandis fenomens pan-catalans, e que, mal cone-guts perque negligits per una *koinè* d'esséncia sustot orientala, des-senhan perfèitament la transicion amb l'occitan dialectal.

1º Comencem per la desinéncia d'IP-1: etimologicament nula, es lo resultat d'analogias e d'extensions variadas; se lo catalan ditz *canto* e l'occitan *canti* (o *cante*), oblidarem pas que lo rosselhonés, amai uni vilatges al sud de la frontiéra, ditz el tanben *canti* coma l'occitan; entre aquela zòna e la Còsta Brava, l'airal es fòrça dividit, amb de solicions divèrsas, que s'i venon jónher de consonan-tas finalas adventícias, *-t* e sustot *-c*. Partent d'aquesta darriéra, passem a un autre problème:

2º S'agís de la desinéncia *-c* d'IP-1 de la cl. II: plan localizada e purament sobreeca a la cl. I, jòga en revenja un ròtle essencial a la cl. II; mas aquí, es tot un fais de fenomens que cal considerar amassa: los gramaticians catalans califican de «guturalizadas» cèrtas formacions plan difusidas dins la lenga —et veirem que l'occitan se'n servís plan, mas pas tant com lo catalan—, caracteri-zadas per la preséncia, dins tota una tièra de tiradors verbals, es-sencialament a la cl. II, d'un element velar [g], ensordit en [k] a la finala, e que pòt, segon lo cas, o seguir la consonanta finala del radical —*tingui* de *tenir*, *valgui* de *valer* etc.—, o se substituir en ela —dial. *sen(t)ca* de *sentir*, *rom(p)ga* de *rompre*, litt. *begui* de *beure*—, o tanben n'èsser desseparada per un element vocalic, coma per *sàpigui* de *saber*, lo dial. *córrega* de *córrer* etc. Citèrem de formes de Subj. Pres. perque servisson sovent e qu'òm las re-marca: de segur es per aquò que supauson las gents, generalament, que lo punt de partida del fenomen serián los Subj. Pres. de vèrbs corrents coma *diga* de **DÍCAM**, *duga* de **DÚCAM** —en occitan e en castelhan, se pòt tanben imaginar un ***FACAM** al lòc de **FACIAM** per explicar lors *haga* e *faga*... Mas existís una autra sorga per aquelis morfemas «guturalizats» o «velarizats»: son los Preterits «en -UÍ», aissí **DÉBUÍ** -**ISTÍ** -**IT** ***DÉBUÍMUS** -**ISTIS** ***DÉBUERUNT**, que dona en efèit, en catalan e en occitan ancians, un paradigma *dec deguist dec deguem deguetz degron* (*degren* en catalan): coma *dec* de **DÉ-**

BUÍ, del verb *deure*, avèm tanben còc de *COQUÍ (*coure*), coneç de *CONÒVÍ (*conèixer*), creç de *CRÉDUÍ (*creure*), etc. (Moll ne cita 19 al § 331 de sa *Gram. hist. cat.*); nos pòt estonar qu'aquelas primières personas, desaparegudas bèle-temps-a al Preterit ont fogueron —tant que s'empleguèt lo Preterit!— remplaçadas per de tips «flacs» *deguí*, *coguí*, *coneguí*, *creguí* etc., se tòrnau trobar a l'Indic. Pres.! Lo miracle es estranh... E çaqueï tot s'esclaira dins un quadre explicatiu unic, se nos rapelam

a. que lo Subj. Imperf. apartén al sistema del Perfectum, e doncas ofris lo meteis tema de basa que lo Preterit,

b. qu'es pas aisit de desseparar al Subjonctiu lo Present de l'Imperfèit, e d'aquí fòrça escambis de tema,

c. enfin, que dins los verbs en -EÓ e -IÓ del latin la primiera persona de l'Indic. Pres. partís amb tot lo subjonctiu una marca [j]: DOLEÓ ['dɔljo] coma DOLEAM ['dɔlja], DORMIO ['dɔrmjo] coma DORMIAM ['dɔrmja]: aquel ligam, plan segurament percebit coma essencial —car la 1^a persona es «tèrme marcat» en comparazon de las segonda e tresenca, mai «neutras», coma lo Subj. Pres. es «tèrme marcat» en comparazon de l'Indic. Pres. —posquèt aisidament— e, coma apunt segondari, amb l'ajuda dels Subj. Pres. *diga* e *duga* —encausar l'extension del morfema [g] nascut dins los Preterits en -UÍ, e fazent doncas partida del tema de Subj. Imp., al Subj. Pres. e al Indic. Pres. pers. 1— sens comptar tanben amb lo Participi Passat, tan pròche del Preterit, e amb lo Gerondiu e l'Infinitiu fin finala... Emai se tròban d'Imperfèits de l'Indicatiu motlats sus aquel tema «velarizat»! Per balhar un exemple occitan, citarai la conjugazon del verb *tenir* dins mon gascon (tolosenc) nadiu —o gaireben—: Inf. *ténguer*, Part. *tengut*, Ind. Pres. *tengui* -es *tenc tenguem* -ètz *tenguen*, Ind. Imp. *tenguiá*, Pret. *tenguèc*, Subj. Pr. *tenga*, Subj. Imp. *tenguëssa*, Fut. *tenguerà*, Cond. *tengu(r)iá*, Imper. *tenc tenguetz...* E tot aquò perque lo latin diziá TĒNUÍ al Preterit! Se los gramaticians catalans fan de charradissas ufanoas sus lors radicals «guturalizats», senhalem que l'occitan de referéncia a pas grand'causa a lis envejar; Loïs Alibèrt, dins sa gramatica, dona de paradigmas que s'en pòdon traire las chifras seguentas: de 86 verbs de la cl. II, 75 an un tal radical al Preterit

—e donc al Subj. Imp.—, 59 al Subj. Pr., 42 al Participi! Mas l'occitan desconeis los Indic. Pr. pers. 1 a finala consonantica, levat de raras excepcions: en Gasconha, tres exemples entre la Val d'Aura e l'Arièja del Coserans: *dic*, *tinc* e *vinc*; lo Val d'Aran, el, es-pandís «a la catalana» lo tema del Subj. Pres. a l'Ind. Pres. 1, mas amb una finala «gascona»: ['beǐgi], [ku'nefki], ['kurgi], ['kres-ki], ['digi], ['duygi], [es'krig], ['lezgi], ['pugil], ['teygi] sus un tema quasi-general, ['kaǐgi], ['balgi], ['biŋgi], ['biski], ['beǐgi].

3º Sembla, a la cl. IIIb, que lo catalan aja causit —coma di-guèrem de per abans— la varianta -ESC- del sufix incoatiu, mentre l'occitan se seriá virat cap a la varianta franco-italiana -ISC-. Indi-quèrem ja que lo gascon, al mièi dels parlars occitans, s'es aprochat de l'Ibero-Romania en bastiguent sa flexion sus la varianta «cata-lana» -eish- [eʃ]; cal apondre, per èsser justi, que lo catalan occi-dental faguèt tot çò que posquèt per se raprochar de l'occitan: al lonc de l'airal de -eix-, del nòrd al sud, coma una correjada occi-dentala se servís de la varianta -ix-, que sona plan a gascon, segui-da d'una autra darrièra correjada que emplega la varianta «occita-nòide» -iss!. E tot aquò es encara plan catalan...

4º Acabarem aquel brèu escapolon de morfologia comparada catalano-occitana per l'estudi d'unas formas del verb *anar*: en pri-mièr, son Subj. Pr.; aicí, l'occitan de referéncia propausa un para-digma de los mai regulars, que sièc lo modèl de la cl. I: *ana* -es -e *anem* -etz -anen; lo catalan, en revenja, se servís coma a l'Indic. Pr. d'un tip amb alternància del radical: *vagi* -is -i *anem* *aneu* *vagin*. Mas aquestas formas literàrias amagan tota una varietat de formas parladas: se lo tèma *an-* es general gaireben pertot a las pers. 4 e 5, per las autres, d'un costat al tèma oriental —e literari!— (catalan) [baʒ] o [baɪʒ] s'opausa a l'oest un tema «guturalizat» [baɪg]; de l'autre, entre aqueste doble airal catalan en [ba(i)ʒ] o [baɪg] e los dominis occitans a tema unic [an] (o [anʒ] cap al nòrd), se ven inserir una franja occitana importanta amb d'alternàncias, ont lo tèma de las pers. 1-2-3-6 es l'ibrid [ban] o [bang], combinazons dels rad. de VADERE e de AMBULARE. Gaitem ara los tèmas de Fu-tur e de Condicional del meteis verb: jos las formas escritas mai o mens unitàrias [anir] pel catalan e [anir] o [anar] per l'occitan

s'amagan tota una tièra de formes autres qu'aquela o ibridas, de la Val d'Aura gascona a l'oèst duscas a la còsta mieiterranenca, sus un airal que comprend lo sud dels departaments occitanofòns del bòrd pirenenc, tot Rosselhon e tot lo triangle Andòrra-Cerbera-Blanes; aquí, entrecopat per tres airals arcaïzants —un sus tota la còsta catalanofòna— qu'emplegan lo vièlh radical *ir-*, coma lo francés e lo castelhan, se desplega un vertadièr mosaïc de cantons estrets, d'usatges sovent polimòrfes, ocupats pel tip [anar] —sud de Comenge, Val d'Aran, sud de Coserans—, mai al sud sas variantas [aner] e [anger] —amb un radical «guturalizat» pel segond, segurament mesclat amb la basa [beŋg] de *venir*, l'ibrid [anir] que combina AMBULÀRE e ÍRE, [aɪr] fait sens docta de AD + ÍRE, e fin finala lo plan estranh [bit], subretot sud-ariegenc, ont se reconeis de segur ÍRE precedit de l'iniciala [b] de l'eiretièr de VADERE.

* * *

Al cap d'aquel brèu inventari de las semelhanças e diferências, pensam aver mostrat a bodre que los dos idiòmas, ja cosins al nivèl de lors varietats literàrias e oficialas, ensenhan encara melhor lor «frairetat» al dels usatges populars, e aquò es la pròva, un còp mai, que los ligams vertadièrs se descòbron sempre del costat del pòble... De tota mena, meritariá tanben lo tèma d'èsser sotmés a un estudi estatistic benlèu, o segon los metòdes de la dialectometria: se la matematica e l'esperit se junhon al còr, nòstre travall de uèi serà pas estat preparat de badas.

JACME ALLIÈRES